

**KAEDI YA LEANO
LA LOAGO LE
BADIRI YA BAAGI BA
BA NNANG MO
TIKOLOGONG
YA MEEPO**

Matseno

Maana a loago le badiri ke nngwe ya ditsela tse palamente ya rona e lekang go samagana le hisetori ya bogologolo ya Aforikaborwa ya go tlhoka tekatekano mo lephateng la meepo ka tsona. Molao wa Tlhabololo ya Dimenerale le Metswedi ya Peteroliamo (gongwe MPRDA) wa re metswedi ya diminerale tsa naga jaanong ke boswa jo bo tlhakanetsweng jwa botlhe ba ba nnang fano. Seabe sa mmuso ke go tlhokomela ka moo metswedi eno e dirisiwang ka gona go netefatsa gore e ungwela botlhe. Seno se raya gore go mo mmusong, bogolo segolo Lefapha la Metswedi ya Dimenerale, go tsamaisa ditshwanelo tsa meepo.

Go ya ka MRPDA, fa go na le moepo gaufi le baagi ba gaeno, o tshwanetse go tshwaela mo tlhabololong ya baagi. Kopo nngwe le nngwe ya go epa e tshwanetse go akaretsa leano la loago le badiri (gongwe SLP) go tlhalosa ka moo moepo o ikaelelang go ungwela baagi ka gona. Maitlhamo a SLP ke go tsweletsa go thapiwa, go tsweletsa katlaatlelo ya loago le ikonomi, go tshwaela mo go fetoleng indaseteri ya meepo le go netefatsa gore ditlamo tsa meepo di tshwaela mo tlhabololong ya mafelo a di dirang mo go ona.

Le fa go na le melao e e maatla, nnete ke gore thulaganyo ya SLP e sa le e dira sebaka se se fetang dingwaga di le 12 mme bontsi jwa baagi ba ba amiwang ke meepo bo sa ntse bo nna mo lehumeng. Seno e ka nna ka ntlha ya gore gantsi diSLP di rulagannngwa go sa batliwa maikutlo a batho ba ba tshwanetseng go ungwelwa, mme ka jalo o fitlhela di sa tsibogele ka tshwanelo dikgwetlho tse di itemogelwang ke batho mo lefelong leo. Gape e ka nna ka ntlha ya gore ga se tsoatlhe tse di solofediwang mo SLP tse di diragadiwang, mme Lefapha la Metswedi ya Dimenerale ga le latedise ka gale go tlhola gore a ditsholofetso di diragaditswe. Seno se raya gore baagi ba ba amegang le badiri ba meepo ba tswelela go itemogela mathata a loago le ikonomi. Re tlhoka phetogo ya ka bonako malebana le ka moo diSLP di rulagannngwang le go diragadiwa ka gona gore go fitlhelwe bosiamisi jwa loago.

Maikaelelo a kaedi eno ke go tlamela badiri ba meepo le baagi ba ba amiwang ke meepo ka tshedimosetso e ba e tlhokang gore ba tlhologanye thulaganyo la leano la loago le badiri, ba sekaseke SLP, le go nna le seabe mo go tlhokomeleng gore a moepo o obamela maitlamo a ona. Kaedi e ka thusa go rulaganya tsela ya go golagana le ditlamo tsa meepo le puso go nna le seabe se se tlhaga go netefatsa gore ditlamo di dira se se tlhokwang ke molao go ya ka maitlamo a tsona a SLP. Kaedi e arogantswe ka dikarolo tse tharo. Karolo 1 e lebelela gore go tshwanetse ga akarediwa eng mo thulaganyong ya SLP. Karolo 2 e tlhalosa gore ke bomang ba tshwanetseng go akarediwa mo thulaganyong ya SLP le gore o ka nna le seabe jang. Karolo 3 e tlamela ka kaedi ya gore o ka fitlhelela jang SLP, o ka e sekaseka jang le gore o ka dirisa jang tshedimosetso eno go bona gore a moepo o obamela maitlamo a ona. Setshwantsho se se mo tsebeng e e latelang se bontsha dikgato tse di farologaneng tsa ditiro tsa moepo le ka moo di amanang ka gona le tsamaiso ya leano la loago le badiri.

1

MOEPO O A GOROGA

Fa setlamo sa meepo se batla go epa, se tshwanetse:

- Go dira kopo ya tshwanelo ya go epa kwa Lefapheng la Metswedi ya Dimenerale ka dintlha tse di mabapi le gore moepo o tlaa ama jang tikologo
- Go rulaganya le go akaretsa leano la loago le badiri mo kopong ya sona mme se tthalose ka moo moepo o tlaa ungwelang baagi ba ba amiwang ke tiragatso ya go epa ka gona
- Go batla maikutlo a baagi malebana le kopo ya sona

2

MOEPO O A DIRA

Fa Lefapha le rebotse kopo, moepo o ka simolola ka tiro ya ona. Dikwalo tse di tthagisiitsweng ka nako ya go dira kopo di tlama semolao. Jaanong setlamo sa moepo se tshwanetse:

- Go diragatsa ditsholofetso tse di dirilweng mo leanong la loago le badiri
- Go tthagisa dipegelo tsa ngwaga le ngwaga malebana le tswelelopele ya sona mo go diragatseng maitlamo ano
- Go tthagisa leano le lentšhwa la loago le badiri dingwaga dingwe le dingwe di le tlhano

3

MOEPO O A TSWALA GONGWE O FOKOTSA TIRO

Fa moepo o tswala gongwe tiro e fokodiwa, seno ga se bokhutlo jwa maikarabelo a moepo mo badiring gongwe mo merafeng e e gaufi. Ga jaana setlamo sa moepo se tshwanetse:

- Go diragatsa maitlamo otlhe a sona a SLP, go tlhama ikonomi e e nnelang leruri mo baaging le go tlamela badiri ba sona ka bokgoni
- Go simolola go tsosolosa lefatshe le go ntseng go epiwa mo go lona gore le dirisediwe temothuo



Karolo 1

LEANO LA LOAGO LE BADIRIKE ENG?

Leano la loago le badiri ke lekwalo le ditlamo tsa meepo di tshwanetseng go le tthagisa kwa Lefapheng la Metswedi ya Dimenerale jaaka karolo ya dikopo tsa tsona tsa ditshwanelo tsa go epa. Tota ke kokoanyo ya ditsholofetso tse di diriwang ke moepo tse e nngang maitlamo a semolao fa kopo e rebotswe ke DMR.

Sekai, setlamo se ka itlama go tlamela ka tikwatikwe ya ditirelo tsa baagi. SLP e tlaa tthalosa ka botlalo gore setlamo se ikaelela go aga tikwatikwe kae, ditirelo tse di tlaa nngang gona kwa tikwatikweng, setlamo se beela thoko madi a kana kang malebana le kago, se ikaelela go simolola go aga tikwatikwe leng le gore se ikaelela go e fetsa leng.

Ka go buisa SLP, o ka kgona go tthaloganya sentle gore setlamo se itlamile ka eng semolao. Jaanong o na le seabe sa bothokwa gonne jaaka tokololo ya baagi, o ka kgona go itse gore a tikwatikwe ya baagi e a agiwa kgotsa nnyaa. Kwa ntle ga gore ke lenane la maano, SLP gape ke tumelano ya konteraka magareng ga setlamo le baagi. Fa setlamo se sa diragatse ditsholofetso tsa sona baagi ba ka latela DMR ka ngongorego. Go bona tshedimosetso malebana le gore go ka tlhokomelwa jang go obamelwa ga SLP, lebelela Karolo 3.

GO TSHWANETSE GA AKAREDIWA ENG MO LEANONG LA LOAGO LE BADIRI?

Melawana ya MPRDA e tthalosa sentle gore SLP e tshwanetse go nna le dikarolo di le mmalwa. Dikarolo tseno di tthalosiwa fa tlase.

① LENANEOTLHABOLOLO LA IKONOMI YA SELEGAE

Karolo ya lenaneotlhabololo la ikonometri ya selegae ya SLP e rulaganyeditswe go netefatsa gore meepo e tshwaela mo tthabololong ya baagi mo dikarolong tse go epiwang mo go tsona, gammogo le mo mafelong a badiri ba meepo ba ngokiwang go tswa kwa go tsona. Mo karolong eno ya SLP, o tlaa fitlhela palo e e kwa godimo ya mananeo a a gona go ungwela baagi ka kakaretso. A le mabedi a mananeo a a bothokwa go gaisa a akaretso go agiwa ga mafaratlhatlha le phediso ya lehuma.

Mananeo a mafaratlhatlha a kaya diporojeke tse mo go tsona ditlamo tsa meepo di tshwaelang mo tlamelong ya ditirelo tsa motheo di tshwana le metsi, kgelelo ya leswe, matlo le ditsela (mo godimo ga se puso e ikaelelang go tlamela ka sona).

Diporojeke tsa phediso ya lehuma gongwe tse di dirang letseno ke tshegetso e ditlamo tsa meepo di ikaelelang go tlamela dikgwebo tsa baagi ka yona. Tsona di ka akaretsa go tlamela ka matlole, tshegetso ya thekenoloji le katiso. Mananeo otlhe a mafaratlhatlha le a phediso ya lehuma a tshwanetse go lepalepana le Leano le le Golaganeng la Tlhabololo le le gona kwa lekgotlatoropong. Melawana ya MPRDA e tlhalosa gore seno se tshwanetse go akaretsa:

a)	Seemo sa loago le ikonomi mo karolong e moepo o dirang mo go yona le baagi ba badiri ba ngokilweng go tswa kwa go bona
b)	Ditragalo tse dikgolo tsa ikonomi tsa karolo e moepo o dirang mo go yona le kwa baaging ba badiri ba ngokilweng go tswa kwa go bona (go tshwana le temothuo, bojanala gongwe tsewetso ya dijo (food processing))
c)	Ka moo moepo o tllileng go ama baagi ba ba nnang gaufi le moepo le baagi ba badiri ba ngokilweng go tswa kwa go bona ka gona (sekai, kgonagalo ya gore batho ba ka tshwanela go fuduga, palo ya batho ba ba ka tlang mo karolong eo)
d)	Diporojeke tsa mafaratlhatlha le tsa phediso ya lehuma tse moepo o tlaa di tshegetsang go lepalepana le Leano le le Golaganeng la Tlhabololo la mafelo a moepo o dirang mo go lona le baagi ba badiri ba ngokilweng go tswa kwa go bona
e)	Dikgato tsa go samagana le seemo sa matlo le botshelo sa badiri ba moepo
f)	Dikgato tsa go samagana le kotlo ya badiri ba moepo
g)	Leano la moepo la go netefatsa gore o fitlhelela diphitlhelelo tse di totilweng tsa Tšhata ya Meepo malebana le go reka dithoto le ditirelo go tswa kwa ditlamong tsa Aforikaborwa tse di neng di se na ditšhono mo nakong e e fetileng. Seno se tshwanetse go akaretsa gore go totilwe go reka dithoto le didiriswa tse di kana kang go tswa mo ditlamong tseno le maina le dintlha tsa ditlamo tseno

② LENANEO LA TLHABOLOLO YA BADIRI

Lenaneo la tlhabololo ya badiri le tshwanetse go tlhalosa ka moo moepo o ikaelelseng go tlhabolola bokgoni jwa badiri le ditokololo tsa baagi ka gona. Seno se tshwanetse go akaretsa bokgoni jo bo maleba mo meepong gammogo le bokgoni jo bo ka dirisiwang kwa maphateng a mangwe (seno ke bokgoni jo bo kgonang go isiwa kwa lefelong le lengwe). Mefuta ya diporojeke tse di ka fitlhelwang mo karolong eno e akaretsa thuto ya motheo le katiso ya bagolo, katiso ya baathisene, boithutelatirong, dibasari le maiteko a mangwe a katiso ya ditokololo tsa baagi. Melawana ya MPRDA e tlhalosa gore seno se tshwanetse go akaretsa:

a)	Lenaneo la tlhabololo ya bokgoni jwa badiri. Seno se tshwanetse go tthalosa palo ya badiri le legato la bokgoni jwa bona. Le tshwanetse gape go tlamela ka 'diphatlato tse go seng bonolo go di tlatsa' e leng maemo a setlamo se ntseng se sa kgone go a tlatsa mo pakeng ya bonnye dikgwedi tse 12
b)	Leano la tswelsetso ya tiro, e leng leano la go netefatsa gore badiri ba kgona go tswelela pele go ya kwa maamong a magolwane
c)	Leano la tataiso/kgakololo moo badiri ba bewang sebedi le bagakolodi ba ba netefatsang gore ba ka nna le maano a go tswelela pele mo tiring ya bona
d)	Dipalopalo tsa tekatekano ya go thapa tsa moepo gammogo le leano la moepo la go netefatsa gore 10% tsa batho ba ba nnang le seabe mo moepo ke basadi, 40% tsa maemo a botsamaisi e nna MaAforikaborwa a a neng a se na ditšhono mo nakong e e fetileng, mo sebakeng sa dingwaga di le 5 go tloga fa tshwanelo ya go epa e se na go rebolwa

3 GO TSAMAIISA GO FOKOTSA LE GO KGAOLWA GA BADIRI

Melawana ya MPRDA e tthalositse gore karolo eno e tshwanetse go akaretsa:

a)	Maano a go boloka ditiro le go tla go latlhegelwa ke ditiro le phokotsego ya go thapiwa
b)	Maano a go tlamela ka ditharabololo tse dingwe le ditsela tsa go dira gore go nne le ditiro moo go sa kgonegeng gore go ka tilwa tatlhegelo ya ditiro gona
c)	Maano a go fokotsa go amega ga batho, dikgaolo le ikonomi ya selegae mo go tsa loago le ikonomi moo e leng gore go totobetse gore badiri ba a kgaolwa le moepo o a tswalwa

4 TLAMELO YA DITŠHELETE

SLP e tshwanetse go tthalosa madi a a lekanyeditsweng malebana le dikarolo tse di latelang:

a)	Lenaneo la tlhabololo ya badiri
b)	Lenaneo la tlhabololo ya ikonomi ya selegae
c)	Thulaganyo ya go tsamaisa go fokotsa le go kgaola badiri

Karolo 2

OKANNALE SEABE JANG?

Lethomeso la semolao ga le tlhalose sentle gore badiri le baagi ba ka nna le seabe leng le gore jang mo thulaganyong le tiragatsong ya leano la loago le badiri. Seno ke lengwe la mabaka a a dirang gore gantsi badiri le baagi ba ba amiwang ke meepo ba se ke ba akarediwa mo thulaganyong ya SLP. Fela o ka nna le seabe se se tlhaga mo thulaganyong mo dintlheng di le mmalwa tse di farologaneng.

SLP e na le botshelo jwa dingwaga tse tlhano, mme morago ga moo setlamo sa moepo se tshwanetse go tthagisa e ntšhwa. Ntlha ya ntlha mo thulaganyong eno ya dingwaga tse tlhano e o ka nnang le seabe mo go yona ke kwa tshimogolong pele ga kopo ya tshwanelo ya go epa e ka isiwa kwa DMR. Mo legatong leno, setlamo sa moepo se tlaa bo se sa ntse se le mo thulaganyong ya go rulaganya SLP mme se tshwanetse go batla maikutlo a baagi malebana le kopo ya sona.

Ntlha ya bobedi e o ka nnang le seabe mo go yona ke morago ga tshwanelo e se na go rebolwa. O sa ntse o ka kopa go fitlhelela SLP gore o kgone go ela tlhoko gore a setlamo sa moepo se obamela ditsholofetso tsa sona. Kwa bokhutlong o ka dirisa gape kitso ya gago ya SLP mmogo le tshedimosetso malebana le rekoto ya setlamo ya go obamela ditsholofetso go golagana le setlamo sa moepo fa go kwalwa SLP e ntšhwa. Seno se ka diragala kwa bokhutlong jwa paka ya dingwaga tse tlhano, gongwe fa setlamo sa moepo se dira kopo kwa DMR gore se baakanye SLP ya ga jaana.

THULAGANYO YA GO NNA LE SEABE GA BAAGI KE ENG?

Kaedi ya SLP ya re ditlamo tsa meepo di tshwanetse go batla maikutlo a baagi pele ga go konosetsa diSLP tsa tsona. Fela, dikaedi ga di na seemo sa semolao se se tshwanang le sa MPRDA le Melawana tse e leng gore ga di bue thata ka ntlha eno. Ka ntlha ya seno, ditlamo tsa meepo ga di sale morago dikaedi ka gale mme ga di batle maikutlo a baagi ka tlhamalalo malebana le diSLP tsa tsona.

Fela fa ditlamo di dira dikopo tsa ditshwanelo tsa go epa, MPRDA e tlhoka gore di batle maikutlo a baagi ba ba amegang mo kopong ka kakaretso (le fa patlo ya maikutlo malebana le SLP e sa kaiwe ka tlhamalalo). Ka nako ya thulaganyo ya seabe sa baagi malebana le tshwanelo ya go epa, baagi ba ka kopa gore go nne le kopano ya patlomaikutlo e e kwa thoko, e e rulaganeng malebana le SLP. Kopano eno ya patlomaikutlo e e kwa thoko e botlhokwa gonne SLP ke lekwalo le le marara mme baagi ba ka tlhoka go tthagisa dintlha di le mmalwa malebana le diporojeke tse di mo lenaneng.

GORENG O TSHWANETSE GO TSENELA KOPANO YA PATLOMAI-KUTLO A BAAGI?

SLP e na le tshedimisetso e e ka ga mananeo a moepo o ikaelelang go a diragatsa go ungwela baagi mo lefelong le o dirang mo go lona. Mananeo ano a ka akaretsa maano a go atolosa mafaratlhatlha a selegae, go tshegetsatsa dikgwebo tsa selegae gongwe go katisa ditokololo tsa baagi. Fa maano ano a rulagantswe sentle e bile a diragadiwa, a ka bopa tlhabololo ya baagi ba selegae. Ditekanyetsokabo tsa SLP di farologana go ya ka bogolo jwa tiro ya go epa, ka jalo, diSLP tsa meepo e megolo ke tsona tse di botlhokwa go gaisa mo baaging. Fa le ka kgona go nna le tshusumetso ya gore go tseneng eng mo diSLP tseno, le ka kgona go bona maungo a nnete a le a batlang go tswa mo moepong. Go bona lenane la dipotso tse di tshithinngwang tse di ka bodiwang kwa dikopanong tseno tsa patlomaikutlo, lebelela Mametlelelo A kwa bokhutlong jwa Kaedi.

Ela tlhoko gore ditlamo tsa meepo ga di reetse baagi ka gale mme molao ga o tlhoke gore baagi ba amogele thulaganyo ya diSLP. Fela go nna le seabe mo thulaganyong ya SLP go ka maatlafatsa seemo sa baagi fa ba golagana le setlamo sa moepo mo isagong. Dikopano tseno di tlamela ka tšhono ya go bona tshedimisetso e nngwe malebana le tiro ya go epa. Gape le ka lemoga gore setlamo se tsaya jang baagi, mme go na le kgonagalo ya gore le ka akarediwa mo dikopanong tsa patlomaikutlo tsa isago. Fa go ka diragala gore ka nako nngwe le batle go gwetlha setlamo semolao, go tsenela dikopano tseno go tlaa bontsha gore le diragaditse ditšhono tsotlhe tsa go buisana nabo.

KE MANG A TSHWANETSENG GO NNA LE SEABE MO THULAGANYONG?

① LEFAPA LA METSWEDI YA DIMENERALE

DMR ke lefapa la puso le le tshwanetseng go diragatsa melao e e ka ga meepo, go akaretsa go nna le seabe sa botlhokwa mo go eleng tlhoko thulaganyo ya SLP. Fa setlamo se dira kopo ya go epa, DMR e tshwanetse go swetsa gore a kopo e tshwanetse go rebolwa go ikaegilwe ka dikwalo di le mmalwa tse di akaretsang SLP. Motsamaisi wa kgaolo wa lefelo le setlamo le batlang go epa kwa go lona o sekaseka kopo eno mme a tlhatlhobe SLP ya sona. Jaanong o tshwanetse go itsese setlamo gore a SLP e a amogelwa mme fa go se jalo a tlhalose diphetogo tse setlamo se tshwanetseng go di dira mo kopong ya sona. Jaanong motsamaisi wa kgaolo o tshwanetse go romela SLP kwa go Tona ya Metswedi ya Dimenerale, yo o nayang setlamo tshwetso ya makgaolakang malebana le kopo ya go epa. DMR e tshwanetse go netefatsa gore baagi ba kgona go nna le seabe mo thulaganyong ya kopo ya go epa. Le fa molao o sa bue seno ka tlhamalalo, baagi ba tshwanetse go lalediwa go nna le seabe mo thulaganyong ya SLP.

Gape DMR e na le maikarabelo a go ela tlhoko gore a ditlamo tsa meepo di obamela MPRDA le go diragatsa ditsholofetso tse di dirilweng mo diSLP tsa tsona. Lefapa le sekaseka Leano la Ngwaga le ngwaga la Tiragatso ya SLP la moepo le dipegelo tsa ngwaga le ngwaga malebana le gore ba obamela jang maitlamo a bona. DMR gape e kgona go dira ditlathlhubo tsa kwa setsheng go

tlhola moepo mme fa go ka fitlhelwa gore moepo ga o obamele SLP ya ona, DMR e ka dirisa maatla a yona. Lefapha le na le boithlohelo, e ka nna go rebolela ditlamo tsiboso, go sekega gongwe go phimola ditshwanelo tsa go epa, le fa seno se sa tlwaelega. DMR e tshwanetse go dirisana le ba bangwe, go dirisa diforamo tsa isago le ditheo tse dingwe tse diithometsweng go netefatsa gore go diragadiwa diSLP.

② PUSOSELEGAE

Makgotlatoropo a selegae le a kgaolo a na le seabe sa bothlokwa mo tsamaisong ya SLP. Lekgotlatoropo lengwe le lengwe le na le tiro ya go thadisa leano le le golaganeng la tlhabololo (gongwe IDP), le le tshwanetseng go nna leano le le akaretsang la togamaano la tlhabololo ya lekgotlatoropo. Maano ano a tlhagisa ditlapele tsa lekgotlatoropo mme mananeo a a tlhagisiwang foo a tshwanetse go bontsha ditlhokego tsa baagi ba ba direlwang. Ka jalo, go bothlokwa gore baagi ba nne le seabe fa go tlhamiwa maano ano. Go netefatsa gore seno se a diragala, makgotlatoropo a tshwanetse go tlhama diforamo tsa tlhabololo ya ikonomi ya selegae (gongwe diLED) moo botlhe ba ba nang le kgatlhego ba ka kopanang go abelana megopolo le ditlamelo. Makgotlatoropo a tshwanetse go rotloetsa baagi le ditlhopha tsa baagi go nna le seabe mo diforamong tseno, mme gape a tshwanetse go golagana le meepo gore diSLP tsa yona di akaretse maano le diporojeke tsa tlhabololo e e golaganeng.

Le fa go se na seabe se se rulaganeng se pusoselegae e tshwanetseng go nna naso go ela tlhoko ka moo moepo o obamelang SLP ya ona ka gona, e ka thusa DMR thata mo ntlheng eno. Gonne a na le kitso ya selegae, makgotlatoropo a mo seemong se se siameng sa go tlhola gore a ditsholofetso tse di dirilweng mo SLP di a diragadiwa, bogolo segolo fa moepo o dira mo diporojekeng tsa tlhabololo ya ikonomi ya selegae.

③ DITLAMO TSA MEEPO

Ditlamo tsa meepo di tshwanetse go rulaganya le go diragatsa mananeo a a netefatsang gore khumo ya dimenerale e dirisediwa go tlhabolola baagi le badiri. Jaaka re setse re bone, di tlhoka go thadisa le go tlhagisa SLP jaaka karolo ya kopo ya tsona ya go epa. Gape di tshwanetse go ya ka molao, go diragatsa ditsholofetso tsotlhe tse di dirilweng mo SLP ya tsona fa e se na go rebolwa. Setlamo sa moepo jaanong se tshwanetse go tlamela ka dipegelo tsa ka moo se diragatsang ditsholofetso tseno ka gona ka dipegelo tsa ngwaga le ngwaga le maano a tiragatso a a isiwang kwa Lefapheng la Metswedi ya Dimenerale.

Fa setlamo se eletsa go dira diphetogo dipe mo mananeong a a mo lenaneng mo SLP ya sona, se ka dira jalo fela ka tumelelo ya Tona ya Metswedi ya Dimenerale. Go bothlokwa gore baagi le badiri ba nne le seabe se se nang le bokao mo ditshwetsong tse di ka ga diphetogo tseno go netefatsa gore ditlamo tsa meepo ga di dirise lenaneo leno go fokotsa maitlamo a tsona. Moepo, puso le baagi ba tshwanetse go golagana mo tsamaong yotlhe ya go dira ga SLP. Go na le letlhomeso le le kaelang meepo ka go batla maikutlo a baagi ba ba amiwang ke meepo, le le bidiwang Kaedi ya patlomaikutlo a Baagi le Maphata a a nang le Kgatlhego le a a Amegang (Guideline for Consultation with Communities

and Interested and Affected Parties). Fela seno ga se tlhalose gore meepo e e tshwanetse go akaretsa baagi leng le gore jang mo thulaganyong ya SLP.

Mafelo a a humileng dimenerale gantsi a amogela diporojeke le ditlamo tse di farologaneng tsa meepo. Ditlamorago tsa tikologo, loago le ikonomi tsa meepo di utlwala go ralala lefelo lotlhe mme ka dinako dingwe ga go bonolo go supa gore ke tsa moepo gongwe porojeke efe. Fa go se na maiteko a go gokaganya diSLP tsa ditlamo, go na le kgonagalo e kgolo ya gore baagi bangwe ba ba gauifi le meepo ba ka se ke ba akarediwa mo thulaganyong ya SLP mme ba ka se ke ba ungwelwa ke diSLP. Ditlamo tsa meepo mo lefelong le le lengwe fela di tshwanetse go dirisana mmogo mme puso e tshwanetse go netefatsa gore seno se a diragala. Fela re lemogile gore go na le kgaisano e ntsi, bosephiri le dipelaelo magareng ga ditlamo tse dikgolo tsa meepo le meepo e mengwe e mentšhwa, mme ga se gantsi go dirisanwa mmogo ka tshwanelo.

4 BAAGI

Mmogo le badiri ba meepo, baamogelatshiamelo ba bagolo ba tsamaiso ya SLP e tshwanetse go nna baagi ba ba nnang mo mafelong a go epiwang mo go ona. Go na gape le baagi ba ba ka neng ba le kgakala le moepo fela ba amega gonne bontsi ba badiri ba meepo ba tshwanetse go tsaya maeto go tswa kwa mafelong ano go bona tiro. Baagi bano, ba gantsi ba leng kwa Kapabotlhaba gongwe KwaZulu-Natal, le bona ba tshwanetse go akarediwa jaaka baamogelatshiamelo ba diSLP.

Baagi ba amiwa ke ditlamorago tse di sa siamang tsa meepo mme ba tshwanetse go tlhatswiwa diatla ka ntlha ya seno. Gore go nne le bosiamisi mo lephateng la meepo, baagi ba tshwanetse go bona ditshiamelo tse di okeditsweng go tswa mo meepo go na le dikgobalo. Maano a loago le badiri le maano a a golaganeng a tlhabololo a tshwanetse go thewa mo ditlhokegong tsa nnete tse di thagisitsweng ke baagi. Ditlamo tsa baagi le pusoselegae ba tshwanetse go akaretsa baagi fa go dirwa maano ano, gape le ka go ela tlhoko diporojeke le go buisanela diphetogo dipe fela tsa maano.

Ka bomadimabe, mo baaging ba re dirileng nabo, meepo le makgotlatoropo a atisa go batla maikuto fela mo setlhopheng se sennye sa baagi. Bontsi jwa batho ga bo ise bo bone le fa e le go utlwa ka ga SLP. Go botlhokwa gore mekgatlho ya baagi e itse ka ditshwanelo tsa bona mo MPRDA le mo tsamaisong ya SLP. Moo baagi ba aroganeng gona, ditlamo le puso ba tshwanetse go buisana le dikarolo tse di farologaneng tsa baagi.

5 BOETELEDIPELE JWA SETSO

Boeteledipele jwa setso bo na le seabe sa botlhokwa fa go epiwa mo lefatsheng la morafe. Ka dinako tse, go ka nna le kgotlhang magareng ga boeteledipele jwa setso le baagi. Seno ke ka ntlha ya gore go setse go tlwaelega gore baeteledipele ba setso ba se ke ba sedimosetsa morafe fa ba buisanela ditumelano tsa gore ditlamo tsa meepo di dirise lefatshe la morafe. Baagi go ralala naga ba bega gore ditumelano tseno gantsi di ungwela baeteledipele ba setso go na le morafe ka kakaretso, mme e bile di ka tlosa baagi mo lefatsheng.

Gape go nnile le dinako tse baagi ba begileng gore maungo a SLP, go akarediwa dibasari tse maitlhomo a tsona e leng go tshegetsa dikgwebo tsa baagi, a yang kwa baeteledipeleng ba setso le bamalapa a bona go na le ba ba di tlhokang go gaisa. Seno se tlhola seemo se se sa iketlang moo baagi ba ba tsheleng mo lehumeng ba bonang khumo e ya fela kwa baeteledipeleng ba setso le mo setlamong sa moepo.

⑥ MEKGATLHO YA BADIRI

Mekgatlho ya badiri e emela badiri ba meepo, ba e leng karolo ya baagi ba kwa meepo mme ba tshwanetse go nna baamogelatshiamelo ba bagolo ba tsamaiso ya SLP. Mekgatlho ya badiri e tshwana le Mokgatlho wa Bosetšhaba wa badiri ba Meepo (NUM) le Mokgatlho wa badiri ba Meepo le Dikonteraka (AMCU) e kgona go tlhagisa matshwenyego le ditlhokego tsa ditokololo tsa yona. E ka nna le seabe sa botlhokwa mo go rulaganyeng diSLP, le go ela tlhoko ka moo meepo e obamelang maitlamo a yona ka gona go ungwela badiri ka, sekai, go tlhabolola bokgoni jwa bona le go aga matlo. Baemedi ba badiri gape ba nna mo foramong ya isago e e rulaganyetsang ditlamorago tsa go tswalwa ga moepo gongwe go fokotsa tiro.

⑦ DIKONTERAKA TSA MEEPO

Badiri ba le bantsi ba meepo ga ba a thapiwa ke setlamo sa moepo ka tlhamalalo, mme ba thapilwe ke dikonteraka. Badiri ba dikonteraka ba tshwanetse go nna le ditshiamelo tse di tshwanang le tsa badiri ba leruri ka ntlha ya fa le bona ba tshwaela mo moepo. Fela, ka moo go dirwang ka teng, badiri ba dikonteraka ga se gantsi ba bona ditshiamelo tsa tsamaiso ya SLP.

Molao o tlhamaletse: ditlamo tsa meepo di ka se ke tsa tshabela maitlamo a tsona a SLP ka go thapa dikonteraka go di direla tiro. Fela ga go na sepe se se laolang ka moo ditlamo tsa meepo le dikonteraka tsa tsona di tshwanetseng go dirisana mmogo ka teng go diragatsa diSLP. Tlhagiso e e dirilweng kwa Khomišeneng ya Dipatlisiso ya Marikana ke moemedi ya re ditlamo tse di farologaneng tsa meepo di farologana thata ka moo di dirisanang le badiri ba dikonteraka ka gona. Lephata la meepo ga le na tsela e e tsepameng ya go akaretsa badiri ba dikonteraka mo tsamaisong ya SLP.

Karolo 3

OKA FITLHELELA JANG SLP?

Fa o sa nna karolo ya tsamaiso ya SLP go tloga kwa tshimologong, o ntse o ka nna le seabe sa bothokwa sa go sekaseka lekwalo le go thusa go netefatsa gore moepo o a e obamela. Sa ntlha, o tlhoka go fitlhelela SLP. Gonne diSLP ke dikwalo tsa bothokwa mme di tshwanetse go ungwela baagi le badiri, ditlamo tsa meepo le Lefapha la Metswedi ya Dimenerale ba tshwanetse go tlamela ka diSLP mme ga o a tshwanela go tlhoka go di kopa. Mekgatlho e le mmalwa e mo letsholong la gore baagi ba fitlhelele diSLP ba sa di kopa. Fela ga jaana, bontsi jwa diSLP ga bo newe baagi, ka jalo go bothokwa go itse gore o ka kopa jang go di fitlhelela. Dikhopi tsa diSLP di tsholwa ke DMR le setlamo sa moepo mme o ka latela mongwe wa bano go kopa go di fitlhelela.

① DIRA KOPO YA PHITLHELELO GO TSWA GO DMR

Lefapha la Metswedi ya Dimenerale le tshwanetse go nna le direkoto tsa diSLP tsa ditlamo tsothe. Gore o kgone go fitlhelela direkoto go tswa kwa DMR, o tshwanetse go latela thulaganyo e e tlhagisitsweng ke Molao wa Tsweletso ya Phitlhelelo ya Tshedimosetso (o o itsegeng jaaka PAIA). Mo lebakeng leno, o tlaa tlhoka go tlatsa foromo e e bidiwang DMR 132 Kopo ya Phitlhelelo ya Direkoto mme o e ise kwa DMR kwa Pretoria. O ka fitlhela khopi ya foromo eno kwa bokhutlong jwa Kaedi mo Mametlelelo B. O tshwanetse go amogela tsibogo ya bona mo malatsing a le 30 e ka nna ba rebola gongwe ba gana ka phitlhelelo ya dikwalo. Fa o reboletswe phitlhelelo ya dikwalo, o ka kaelwa go ya kwa kantorong ya selegae ya DMR koo o ka dirang khopi ya SLP gona. Fa o sa rebolelwa phitlhelelo, o ka ikuela kgatthanong le tshwetso eno ka fa gare le DMR.

② DIRA KOPO YA PHITLHELELO KWA SETLAMONG SA MOEPO

Go ya ka maitemogelo a rona, go bonolo go fitlhelela diSLP go tswa kwa DMR, fela o ka latela ditlamo tsa meepo ka botsona. Go ka dirwa kopo e e seng fomale kwa setlamong, fela gantsi dikopo tseno ga di atlege. Gape o na le tlhopho ya go dirisa Molao wa Tsweletso ya Phitlhelelo ya Tshedimosetso le go tlatsa foromo o kopa tshedimosetso e e tshotsweng ke setheo sa poraefete. O ka bona khopi ya foromo eno kwa bokhutlong jwa Kaedi mo Mamemetlelo C. O tlaa lemoga gore o tlhoka go bontsha gore lekwalo le o le kopang le tlhokega gore o diragatse gongwe o sireletse ditshwanelo tsa gago. Go sa ntse go na le matshosetsi a a kwa godimo a gore kopo e tlaa ganwa. Go farologana le fa o ya kwa DMR, o ka se ke wa kgona go ikuela kgatthanong le tshwetso eno le setlamo sa moepo mme bogolo o tlaa tlhoka go ya kgotlatshekelo.

O KA THUSA JANG GO NETEFATSA GORE MOEPO O OBAMELA MAITLAMO A ONA A LEANOLA LOAGOLE BADIRI?

Fa o setse o fitlheletse SLP ya moepo mo baaging ba gaeno, o ka sekaseka diteng tsa leano. Kgato ya ntlha ke go sekaseka SLP ka botlalo, o botsa dipotso tse di mo lenaneng la go tlhola diphoso tsa SLP mo Mametlelelo D. Seno se tlaa go thusa go itse gore a go na le mathata ka thulaganyo ya SLP. Gape o ka dirisa diphitlhelelo tse di totilweng mo SLP go ela tlhoko gore a setlamo sa moepo se diragatsa ditsholofetso tsa sona. O ka dirisa lenane, go tshwana le le le mo Mametlelelo E, go go thusa go ela tlhoko le go rekota fa moepo o fitlhelela diphitlhelelo tse di totilweng tse di mo SLP ya ona. O ka simolola ka go kwala lenane la diphitlhelelo tseno go tswa mo SLP, gore moepo o ne o tshwanetse go fitlhelela diphitlhelelo tseno leng, le gore a moepo o di fitlheletse kgotsa nnyaa.

FA MOEPO O SA OBAMELE MAITLAMO A ONA GONA?

Fa o setse o simolola thulaganyo ya go rekota kobamelo ya moepo ya SLP, o ka lemoga gore ga go a diragadiwa ditsholofetso tse setlamo se di dirileng. O ka bona bosupi jo bongwe ka go kopa go fitlhelela pegelo ya setlamo ya ngwaga le ngwaga. Fa o akanya gore moepo ga o obamele maitlamo a sona a semolao, o ka latela Lefapha la Metswedi ya Dimenerale go bega setlamo sa moepo. Lebelela Dimametlelelo F le G go bona sekao sa makwalo se o ka se dirisang.

Go le gantsi, go tlaa bo go na le badiri ba meepo mo baaging ba ba amilweng ke go epa mme badiri ba ka ne ba tshaba gore ba ka lathegelwa ke ditiro tsa bona fa ba ka bega moepo. Seno se a tlhaloganyesega. Molao wa Ditshenolo tse di Babalesegileng o thibela ditlamo go tshosetsa badiri fa ba bega maitsholo a a kगतलhanong le molao. Seno se akaretsa go begela DMR gore setlamo ga se diragatse ditsholofetso tse di mo SLP ya sona.

Ditsholofetso tse setlamo sa moepo se di dirang mo leanong la sona la loago le badiri di tlama semolao. Fa moepo o sa obamele SLP, gona DMR e ka beela thoko gongwe go phimola tshwanelo ya ona ya go epa. Fela, ga se gantsi seno se ka diragala. Karolo ya bothata ke gore DMR ga jaana ga e na batlhatlhabi ba ba lekaneng go ela tlhoko ka moo meepo e obamelang diSLP tsa yona ka gona, mme karolo e nngwe ke gore ga go na thotloetso e e kalo ya go tseweletsa kelotlhoko eno. Kgatelelo ya baagi le badiri e botlhokwa gonne ke lona bannileseabe ba ba nang le kगतलhego e kgolo ya go bona meepo e obamela diSLP tsa yona.

Ka ntlha ya seno, go katisa baagi le badiri ka ditshwanelo go botlhokwa thata. Mekगतलho e le mentsi e tshwana le Ndifuna Ukwazi e latedisitse tiragatso ya puso ka katlego mme ya dirisa tshedimosetso eno jaaka sediriswa sa go ba gatelela go diragatsa maitlamo a bona kwa baaging. Go na le kgonagalo ya gore diSLP di dirisiwe jalo. Ga o itse go le gantsi ka diSLP, o ka kgona go ela tlhoko le go rekota sentle gore a ditlamo tsa meepo di diragatsa maitlamo a tsona. Jaanong o ka kgona go di gwetlha o tlhometse ka dintlha tse di kwadilweng.

Tshusumetso e nngwe ya gore meepo e obamele diSLP tsa yona ke matshosetsi a gore e senyege maina. Sediriswa sa bothokwa sa go lwela bosiamisi jwa loago mo baaging ba ba amilweng ke meepo le badiri ke go lemosa batho fa moepo o sa diragatse ditsholofetso tsa ona. Fa o setse o sekasekile SLP mme o bone gore moepo ga o e obamele, o ka romela molaetsa o o bogale wa gore ditlamo tsa meepo ga di diragatse maitlamo a tsona a semolao.

DIPAAKANYO TSE DI KA NNANG GONA KE DIFE?

① KELOTLHOKO YA KOBAMELO

Fa o dumela gore moepo o dira ditiro kwa ntle ga tetla gongwe ga o obamele dipeelo tsa laesense ya ona, go akaretsa SLP ya ona, o ka latela Lefapha la Metswedi ya Dimenerale. Ba na le dithata tsa go batlisisa le go pateletsa moepo go emisa ditiro tse di seng mo molaong gongwe go gogela morago dilaesense. Dintlha tsa kgotlagano tsa Lefapha di ka fitlhelwa mo Mametlelelo C.

② GO TLHATHELA KGETSI KO KGOTLATSHEKELO

Fa le itse gore tshwanelo ya go epa e rebotswe fela le eletsa go gwetlha tshwetso eno, le na le boithlhopelo jwa go isa moepo kgotlatshekelo. Thulaganyo ya kgotlatshekelo e ka tsaya sebaka se seleele mme ga go na netefaletso ya gore e tlaa atlega. Go swetsa go ya kgotlatshekelo go tshwanetse ga dirwa fela morago ga go akanya ka kelotlhoko le puisano magareng ga baagi. Jaanong le ka ikgotlaganya le babueledi ba tshwana le ba ba mo lenaneng mo Mametlelelo C. Molao wa rona o le naya boithlhopelo bo le mmalwa gore le diragatse ditshwanelo tsa lona fa go epa go na le ditlamorago tse di seng monate gongwe tse di sa amogelesegeng mo tikologong ya lona. Thulaganyo eno gantsi e simolola ka go tsenya boikuelo kwa go Tona ya Metswedi ya Dimenerale, Merero ya Tikologo gongwe Metsi le Kgelelo ya Leswe, go ya fela ka mofuta wa ngongorego ya lona. Go bothokwa go tsenya boikuelo mo pakeng e e siameng. Fa Tona e e maleba e ganne boikuelo jwa lona, le ka ya kwa Kgotlatshekelokgolo koo moatlhodi a tlaa sekasekang tshwetso eo mme gongwe a laela Tona go akanya gape ka tshwetso ya gagwe.

Le ka kgona gape go tlhatlhelwa kgetsi ya bosenyi kगतलhanong le moepo gongwe bakaedi ba setlamo sa moepo. Go na le ditlolomolao di le mmalwa tsa tikologo tse di akaretsang go epa kwa ntle ga ditetla gongwe dilaesense tse di maleba, gongwe go epa kwa ntle ga lefelo le le nang le tshwanelo ya go epa. Gape e ka nna tlolomolao ya bosenyi go se obamele dipeelo tsa SLP. Fa go na le kgotlthelego e e tseneletseng ya lefatshela lona, metsi gongwe mowa, moepo o ka ne o dira mo lefelong leo e seng ka fa molaong.

Boithlhopelo jo bongwe jo bo gona ke jwa go tsenya tleleimi ya baagi. Fa o amegile mo mmeleng gongwe ka tsela e nngwe mme o ka kgona go supa gore seno ke ka ntlha ya kgotlthelego e e bakilweng ke go epa, o ka dira tleleimi ya ditshenyegelo kगतलhanong le moepo. Go bothokwa go lemoga gore ditleleimi tseno di ka atlega fa fela o ka bontsha gore o utlwile bothokwa, gongwe moepo o dirile phoso, le gore bothokwa jo o bo itemogetseng e ne e le ka ntlha ya phoso

eno. O tlaa tlhoka thuso ya baitseanape go bontsha kgotlatshekelo gore botlhoko jono bo bakilwe ke moepo.

BOKHUTLO

Jaaka re bone, molao jaanong o tlhoka gore ditlamo tsa meepo di dire maano a loago le badiri go ungwela baagi jaaka karolo ya kopo ya ditshwanelo tsa go epa. Le fa go ntse go na le melao eno, go fitlha ga jaana tsamaiso ya SLP e reteletswe ke go diragatsa ditsholofetso tsa yona. Baagi ba le bantsi ba ba amilweng ke meepo ba itemogetse ditlamorago tse di bosula mo tikologong ya bona mme ga ba a amogela epe ya ditshiamelo. Gantsi mantswa a baagi ba kwa meepong le badiri a a ikgatholosiwa moo e ka bong e le ona a botlhokwa mo tsamaisong ya SLP gore e dire sentle.

Kaedi eno e ikaelela go naya ditokololo tsa baagi le badiri ba meepo tshedimosetso e e dirang malebana le ka moo tsamaiso ya SLP e tshwanetseng go dira ka gona, gammogo le dikgato tse di tshwanetseng go latelwa go netefatsa gore ba nna le seabe le go ungwelwa mo tsamaisong. Mo ditsebeng tse di latelang, o tlaa fitlhela dikai dingwe tsa seemo se o ka lebanang naso fa o samagana le meepo mo lefelong la gaeno. Morago ga moo, o tlaa bona Dimametelelo tse thataro tse di kailweng mo Kaeding.

Mametelelo A e tlamela ka lenane la dipotso tse o ka di botsang kwa dikopanong tsa ntlha tsa patlomaikutlo a baagi gore o kgone go botsa baemedi ba setlamo sa moepo ka tlhamalalo malebana le thulaganyo ya SLP ya bona le ka moo e tlaa ungwelang baagi ba gaeno ka gona. Mametelelo B e na le disete tse pedi tsa diforomo tsa go kopa phitlhelelo ya rekoto (go tshwana le SLP) e ka nna go tswa kwa Lefapheng la Metswedi ya Dimenerale gongwe setlamo sa moepo ka bosona. Mametelelo C e tlamela ka lenanetshekatsheko le o ka le dirisang fa o sekaseka thulaganyo ya SLP. Mametelelo D ke lenane la go latedisa gore a moepo o obamela diphitlhelelo tsa ona tse di totilweng tsa SLP. Mametelelo E e na le dintlha tsa kgolagano tse o ka di tlhokang tsa dikantoro tsa botlhokwa tsa puso, ditheo tsa Karolo 9, babueledi ba dikgatlhego tsa setšhaba le ditlamo tsa meepo. Kwa bokhutlong, Mametelelo F e tlamela ka dikao tse pedi tsa makwalo tse o ka di dirisetsang go kwala makwalo a ngongorego a a yang kwa ditlamong tsa meepo le kwa batlhankeding ba puso.

1

SETSHWANTSHO: LE UTLWA MAGATWE A GORE GONA LE MOEPO O MONTŠHWA O OTLANG MO LEFELONG LA LONA

- Fa go na le dilori tse dikgolo mo lefelong, le ka botsa bakgweetsi leina la setlamo sa moepo
- Fa le se na go bona leina la setlamo sa moepo, le ka leka go bona dintlha tsa kgolagano ka go lebelela kwa bokhutlong jwa kaedi, go batla mo inthaneteng gongwe go botsa baeteledipele ba baagi gongwe diNGO
- Fa le itse dintlha tsa kgolagano, le ka botsa dipotso ka ga porojeke, gore ke mang a neileng setlamo tetla ya go epa, gore a setlamo se setse se na le tshwanelo ya go epa gongwe se sa ntse se dira kopo ya tshwanelo ya go epa
- Fa setlamo se dira kopo ya tshwanelo ya go epa, le ka botsa gore le ka nna le seabe jang mo thulaganyong ya seabe sa baagi mme la kopa kopano malebana le SLP

2

SETSHWANTSHO: MOEPO O TSWELELA PELE LE FA GO SA BATLWA MAIKUTLO A LONA

- Fa le ise le dire jalo, le ka bitsa kopano ya baagi go swetsa gore le tswelela jang go ya pele, mme la tlhama mokgatlho gongwe popegotheo e e ka tswelletsang dikgatlhego tsa baagi
- Fa le tlhoka kgakololo, le ka golagana le baagi ba bangwe ba ba mo meepong gongwe dikgolagano tse dingwe
- Fa le swetsa go tsaya kgato ya semolao, le ka golagana le babueledi ba dikgatlhego tsa setšhaba ba ba dirang le baagi ba mo meepong go gwetlha tshwanelo ya go epa

3

SETSHWANTSHO: GA LE KGONE GO FITLHELELA SLP

- Fa e le gore ga le ise le dire jalo, le ka tlatsa nngwe ya diforomo tse di mo Mametlelelo B le kopa phitlhelelo go tswa kwa setlamong sa moepo gongwe Lefapha la Metswedi ya Dimenerale
- Fa le kile la leka seno mme la se ke la atlega, le ka latela babueledi ba dikgatlhego tsa setšhaba go kopa thuso ya semolao

SETSHWANTSHO: LE AKANYA GORE GONA LE MOEPO O SA OBAMELANG MAITLAMO A ONA A SLP MO LEFELONG LA LONA

- Fa le na le phitlhelelo ya SLP, le ka dira boruni ka go dirisa lenane la go rekota kobamelo mo Mametlelelo D mme le tshwantsha diphitlhelelo tse di solofeditsweng le diphitlhelo tsa go fitlha ga jaana
- Fa le dira boruni, le ka tshegetsa ditheleimi tsa lona ka bosupi ka go tsaya ditshwantsho tsa mafelo a moepo o sa obamelang maitlamo a ona a SLP mo go ona
- Fa le fitlhela gore setlamo sa moepo se ntse se sa obamele maitlamo a sona, le ka lemosa Lefapha la Metswedi ya Dimenerale seno ka go kwala lekwalo le le tshwanang le la sekao se se mo Mametlelelo F
- Fa le sa amogele tsibogo gongwe le sa kgotsofala gore maitlamo a setlamo sa moepo a SLP a a diragadiwa, le ka golagana le babueledi ba dikgatlhego tsa setšhaba go bona kgakololo ya semolao
- Fa le rata go lemosa setšhaba ka ga seno, le ka golagana le babegakgang gongwe la kwala diathikele mme la phasalatsa ditshwantsho tsa ditlamorago mo lefelong la lona mo bobegakgannyeng

SETSHWANTSHO: LE UTLWA GOTWE MOEPO O DUELELA DIPOROJEKE TSA BAAGIFELA GA LE ISE LE BONE DITSHIAMELO

- Fa e le gore madi a dirisiwa ke terasete, le ka dira kopo ya go fitlhelela tshedimosetso ya gore terasete e tsamaisiwa jang ka go tlatsa nngwe ya diforomo tse di mo Mametlelelo B
- Fa le sa kgone go fitlhelela direkoto tseno gongwe le se na bonnete jwa dintlha, le ka fetisetsa morero ono kwa kantorong ya Mosireletsi wa Setšhaba gore a batlisisa ka go dirisa dintlha tsa kgolagano tse di mo Mametlelelo E
- Fa thulaganyo eno e sa atlege mme le swetsa go tswelela ka kgato ya semolao, le ka latela babueledi ba dikgatlhego tsa setšhaba go bona kgakololo le thuso

Mametlelelo A

DIPOTSO TSE DI TSHITSHINNGWANG TSE LE KA DI BOTSANG BAEMEDI

1.	Le tlaa dira gore re kgone go bona dikhopi tsa SLP leng?
2.	A re ka bona khopi ya SLP ka puo e re e itlhophelang?
3.	A re ka bona khopi ya maano a diporojeke tse di tshitshintsweng?
4.	Re na le nako e e kana kang ya go tshwaela mo SLP?
5.	Le batlile maikutlo a dipopegotheo dife tsa boeteledipele jwa setso?
6.	Go fitlheletswe ditumelano dife le baeteledipele ba setso malebana le tirisu ya lefatshe la morafe?
7.	Go fitlheletswe ditumelano dife le baeteledipele ba setso malebana le ditshiamelo tsa go epa?
8.	A go batlilwe maikutlo a lekgotlatoropo jaaka karolo ya maano a mafaratlhatlha le matlo?
9.	A SLP e lepalepane le leano la lekgotlatoropo la tlhabololo e e golaganeng (IDP)?
10.	Go ya go samaganwa jang le ditlhokego tse di supilweng ke baagi mo SLP?
11.	Go ya go tlhamiwa ditiro tsa selegae di le kae?
12.	Lefatshe la temothuo le ya go amega jang? Le ikaelela go baakanya seno jang?
13.	Le tlaa samagana jang le phudugelo ya mo lefelong le, le ka moo seno se tlaa amang mafaratlhatlha le ditirelo ka gona?
14.	Go tlaa tlhokega borutegi bofe go dira kwa moepong?
15.	A go tlaa tlhamiwa terasete? Ke mang a tlaa tsamaisang terasete mme e tlaa netefatsa jang gore go direlwa dilo mo pepeneng?

16.	Dikgwebo tsa selegae di tlaa ungwelwa jang ka ntlha ya moepo mo lefelong le?
17.	Tekanyetsokabo ya SLP ke bokae? A e ka fetoga go ya ka tlhotlha ya dimenerale gongwe dintlha tse dingwe kgotsa e netefaditswe?
18.	Ke baagi ba fe ba ba tlaa ungwelwang go tswa mo SLP?
19.	Le tlaa buisana jang le baagi malebana le mananeo a tshwana le a dibasari?
20.	Go tlaa rulaganngwa dikopano dife tsa patlomaikutlo gape go bega ka tswelopele ya lona ya SLP?
21.	Dikopano tseno di tlaa tshwarwa ga kae?
22.	Fa re na le dingongorego malebana le SLP, re ka ikgolaganya le mang?
23.	Dintlha tsa kgolagano tsa motho yo o ikarabelang mo go diragadiweng ga SLP ke dife?
24.	A baagi ba tlaa itsisewe fa setlamo se batla go fetola diphithhelelo tse di totilweng tsa SLP?

Mametlelelo B

DIFOROMO TSA GO FITLHELELA TSHEDIMOSETSO

Mo ditsebeng tse di latelang, le tlaa fitlhela diforomo tse pedi tse di tlhokegang go dira dikopo tsa phithhelelo ya tshedimosetso. Go tloga mo tsebe 24 go ya go 27, le tlaa fitlhela sekai sa foromo e le tlaa tlhokang go e tlatsa go fitlhelela lekwalo go tswa kwa Lefapheng la Metswedi ya Dimenerale. Le tlaa tlhoka go dira khopi ya foromo, go e tlatsa le go e isa kwa Motlhankeding wa Tshedimosetso wa Lefapha la Bosetšhaba kwa Pretoria.

Go tloga mo tsebe 28 go ya go 31, le tlaa fitlhela diforomo tse di tladiwang gore go fitlhelwe lekwalo go tswa mo setlamong sa poraefete. Le tshwanetse go tlatsa foromo eno fa le rata go fitlhelela tshedimosetso go tswa kwa setlamong sa moepo. Le tlaa tlhoka go dira khopi le go tlatsa foromo mme le e ise kwa Motlhankeding wa Tshedimosetso kwa setlamong.



mineral resources

Department:
Mineral Resources
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

REQUEST FOR ACCESS TO RECORDS

(In terms of section 18 (1) of the Promotion of Access to Information Act, 2000
(Act No. 2 of 2000)) [Regulation 6]

IMPORTANT: This request will **ONLY** be considered if the request fee of R35,00 is included.

FOR DEPARTMENTAL USE	
File Reference number:.....	Request fee (if any): R
Request received by:..... (Full name and surname)	Deposit (if any): R
..... (State date)	Access fee: R
..... (State place)	
SIGNATURE OF INFORMATION OFFICER / DEPUTY INFORMATION OFFICER	

A. **Particulars of the Information Officer/Deputy Information Officer (please state if known to the requester)**.....

B. Particulars of person requesting access to the record

- (a) The particulars of the person who requests access to the record must be given below.
(b) The address and/or fax number in the Republic to which the information is to be sent, must be given.
(c) Proof of the capacity in which the request is made, if applicable, must be attached.

Full names and surname: _____

Identity number: _____

Postal address: _____

Fax number: _____

Telephone/Cell number: _____

E-mail address: _____

Capacity in which request is made, when made on behalf of another person:

C. Particulars of person on whose behalf request is made

This section must be completed **ONLY** if a request for information is made on behalf of another person.

Full names and surname: _____

Identity number: _____

D. Particulars of record

(a) Provide full particulars of the record to which access is requested, including the file reference number if that is known to you, to enable the record to be located.

(b) If the space provided is inadequate, please continue on a separate folio and attach it to this form.

The requester must sign all the additional folios.

1. Description of record or relevant part of the record:

.....

2. Any further particulars of record:

.....

.....

3. Reference number, if available:

E. Fees

(a) A request for access to a record, other than a record containing personal information about yourself, will be processed only after the **request fee of R35.00** (non-refundable) has been paid.

(b) The **fee payable for access** to a record depends on the form in which access is required and the reasonable time required to search for and prepare a record.

(c) If you qualify for exemption of the payment of any fee, please state the reason for exemption.

(d) Fees can be paid in cash or by postal order. An electronic payment will **ONLY** be accepted on condition that **PRIOR ARRANGEMENTS** are made with Ms L. Vijoen at Tel: (012) 444 3880, or Gilene Muthupel at Tel: (012) 444 3018.

Reason for exemption from payment of fees:

.....

.....

.....

.....

.....

F. Form of access to record

If you are prevented by a disability to read, view or listen to the record in the form of access provided for in 1 to 4 below, state your disability and indicate in which form the record is required.

Disability:.....

Form in which record is required:

.....

Mark the appropriate box with an X.

NOTES:

(a) Compliance with your request for access in the specified form may depend on the form in which

the record is available.

(b) Access in the form requested may be refused in certain circumstances. In such a case you will

be informed if access will be granted in another form.

(c) The fee payable for access to the record, if any, will be determined partly by the form in which access is requested.

1. If the record is in written or printed form:

copy of record*	<input type="checkbox"/>	inspection of record	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------	----------------------	--------------------------

2. If record consists of visual images -

(this includes photographs, slides, video recordings, computer-generated images, sketches, etc.):

view the images	<input type="checkbox"/>	copy of the images*	<input type="checkbox"/>	transcription of the images*	<input type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------

3. If record consists of recorded words or information which can be reproduced in sound:

listen to the soundtrack (audio cassette)	<input type="checkbox"/>	Transcription of soundtrack* (written or printed document)	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--	--------------------------

4. If record is held on computer or in an electronic or machine-readable form:

printed copy of record*	<input type="checkbox"/>	printed copy of information derived from the record*	<input type="checkbox"/>	copy in computer readable form* (stiffy or compact disc)	<input type="checkbox"/>
-------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------

*If you requested a copy or transcription of a record (above), do you wish the copy or transcription to be posted to you?

YES

NO

Postage is payable.

In which language would you prefer the record?

(Note that if the record is not available in the language you prefer, access may be granted in the language in which the record is available.)

G. Notice of decision regarding request for access

You will be notified in writing whether your request has been approved/denied. If you wish to be informed in another manner, please specify the manner and provide the necessary particulars to enable compliance with your request.

How would you prefer to be informed of the decision regarding your request for access to the record?

Signed atthis.....day of20.....

**SIGNATURE OF REQUESTER / PERSON
ON WHOSE BEHALF REQUEST IS MADE**
(Delete which is not applicable)



REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

FORM C
REQUEST FOR ACCESS TO RECORD OF PRIVATE BODY
 (Section 53(1) of the Promotion of Access to Information Act, 2000 (Act No. 2 of 2000))
 [Regulation 10]

A. Particulars of private body

The Head:

B. Particulars of person requesting access to the record

- (a) The particulars of the person who requests access to the record must be given below.
 (b) The address and/or fax number in the Republic to which the information is to be sent must be given.
 (c) Proof of the capacity in which the request is made, if applicable, must be attached.

Full names and surname:

Identity number:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Postal address:

Telephone number: {.....} Fax number: {.....}

E-mail address:

Capacity in which request is made, when made on behalf of another person:

C. Particulars of person on whose behalf request is made

This section must be completed ONLY if a request for information is made on behalf of another person.

Full names and surname:

Identity number:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

D. Particulars of record

- (a) Provide full particulars of the record to which access is requested, including the reference number if that is known to you, to enable the record to be located.
- (b) If the provided space is inadequate, please continue on a separate folio and attach it to this form. The requester must sign all the additional folios.

1. Description of record or relevant part of the record:

.....

.....

.....

.....

2. Reference number, if available:

.....

.....

.....

.....

3. Any further particulars of record:

.....

.....

.....

.....

E. Fees

- (a) A request for access to a record, other than a record containing personal information about yourself, will be processed only after a request fee has been paid.
- (b) You will be notified of the amount required to be paid as the request fee.
- (c) The fee payable for access to a record depends on the form in which access is required and the reasonable time required to search for and prepare a record.
- (d) If you qualify for exemption of the payment of any fee, please state the reason for exemption.

Reason for exemption from payment of fees:

.....

.....

.....

.....

.....

F. Form of access to record

If you are prevented by a disability to read, view or listen to the record in the form of access provided for in 1 to 4 below, state your disability and indicate in which form the record is required.

Disability:	Form in which record is required:
Mark the appropriate box with an X .	
NOTES:	
(a) Compliance with your request for access in the specified form may depend on the form in which the record is available.	
(b) Access in the form requested may be refused in certain circumstances. In such a case you will be informed if access will be granted in another form.	
(c) The fee payable for access to the record, if any, will be determined partly by the form in which access is requested.	

1. If the record is in written or printed form:				
<input type="checkbox"/>	copy of record*	<input type="checkbox"/>	inspection of record	<input type="checkbox"/>
2. If record consists of visual images - (this includes photographs, slides, video recordings, computer-generated images, sketches, etc.):				
<input type="checkbox"/>	view the images	<input type="checkbox"/>	copy of the images*	<input type="checkbox"/>
				transcription of the images*
3. If record consists of recorded words or information which can be reproduced in sound:				
<input type="checkbox"/>	listen to the soundtrack (audio cassette)	<input type="checkbox"/>	transcription of soundtrack* (written or printed document)	<input type="checkbox"/>
4. If record is held on computer or in an electronic or machine-readable form:				
<input type="checkbox"/>	printed copy of record*	<input type="checkbox"/>	printed copy of information derived from the record*	<input type="checkbox"/>
				copy in computer readable form* (stiffy or compact disc)

*If you requested a copy or transcription of a record (above), do you wish the copy or transcription to be posted to you? Postage is payable.	YES	NO
--	-----	----

G. Particulars of right to be exercised or protected

If the provided space is inadequate, please continue on a separate folio and attach it to this form.
The requester must sign all the additional folios.

1. Indicate which right is to be exercised or protected:

.....

.....

.....

2. Explain why the record requested is required for the exercise or protection of the aforementioned right:

.....

.....

.....

H. Notice of decision regarding request for access

You will be notified in writing whether your request has been approved / denied. If you wish to be informed in another manner, please specify the manner and provide the necessary particulars to enable compliance with your request.

How would you prefer to be informed of the decision regarding your request for access to the record?

.....

Signed at this day of year

.....
SIGNATURE OF REQUESTER /
PERSON ON WHOSE BEHALF REQUEST IS MADE

Mametlelelo C

LENANETSHEKATSHEKO YA DIPHOSOLA SLP

Fa o sekaseka SLP, o ipotse dipotso tse di latelang:

A SLP e tthalosa sentle gore ke baagi ba fe, metse gongwe metsethoko e fe e tshwanetseng go ungwelwa mo mananeong a yona?

A SLP e tthalosa gore o ka nna jang le tshiamelo ya ditshiamelo di tshwana le dibasari le boithutelatirong, tsela ya go dira kopo ya ditshiamelo tseno le tsamaiso e setlamo se tlaa e dirisang go swetsa gore ke bomang ba amogelang dibasari?

A SLP e tthalosa dikgato tse di rileng le nako ya bofelo ya diporojeke gore baagi ba kgone go ela tlhoko gore a e diragatsa ditsholofetso tsa yona?

A SLP e bontsha gore moepo o batlile maikutlo a baagi le mekgatlho efe fa o ne o kwala leano?

A SLP e tthalosa ka moo moepo o batlileng maikutlo a lekgotlatoropo ka gona gongwe gore a diporojeke tsa ona di lepalepana le leano la tlhabololo le le golaganeng?

A go tlametswe ka tshedimisetso ya lemorago la moepo mo SLP?

A tshedimisetso ya lemorago e akaretsa mokgwa wa go epa?

A SLP e tthalosa gore diporojeke di tlaa konosediswa fela fa setlamo se dira proforiti e e rileng gongwe gore leano le ikaegile ka tlhotlwa ya dimenerale?

A go tthalositswe bogolo gongwe sekgala se moepo o tlaa se tsamayang sentle?

A SLP e tthalosa ditlamorago tse di sa siamang tsa go epa, mme e seng fela ditlamorago tse di siameng?

A go tthalositswe ditlamorago tsotlhe tse di sa siamang le bogolo jwa tsona mo SLP?

A SLP e tthalosa sentle tsamaiso ya gore badiri le ditokololo tsa baagi ba nne le seabe mo tsamaisong eno ya SLP?

A SLP e tthalosa lemorago la loago le ikonomi la baagi? A seno se nepile e bile se mo dinakong?

A go na le mokwadi yo o bonalang wa SLP?

Mametlelelo D

LENANE LA GO REKOTA KOBAMELO

Mo ditsebeng tse di latelang, o tlaa fitlhela lenane le o ka le dirisang go latedisisa gore a setlamo sa moepo se obamela maitlamo a sona a SLP. O ka simolola ka go sekaseka SLP mme o kwale lenane la diporojeke, gongwe diphithhelelo tse di totilweng, tse moepo o itlamileng go di dira, gammogo le baagi ba ba tshwanetseng go ungwelwa mo mananeong ano le matlha a di tshwanetseng go konosediswa ka ona. Jaanong o siame go ka runa diphithhelelo tse di totilweng. Kwala letlha le o yang go simolola go rekota tswelelopele ka lona mme o kwale matshwao a o a bonang a gore setlamo sa moepo se mo tseleng ya go fitlhelela diphithhelelo tsa sona. Fa o le mongwe yo o tshwanetseng go nna le tshiamelo ya porojeke (tokololo ya motse gongwe baagi ba ba tshwanetseng go ungwelwa mo lenaneong) gona o kwale gore a o setse o ungwetswe go tswa mo porojekeng go fitlha ga jaana.

Diphitlhelelo tse di totilweng	Tekanyetsokabo ya go fitlhelela diphitlhelelo tse di totilweng	Baamogelatshiamelo ba ba lebeleletsweng	

Letlha la bofelo le phitlhelelo e e totilweng e tshwanetseng ya bo e konoseditswe	Letlha le go runilweng ka lona	Batho ba go builweng nabo fa go runiwa

A go na le tiro e e bonalang gongwe dipholo tse di bonalang?	Boleng jwa tiro	A setsha se tlhokometswe sentle	

	A setsha se na le metsi, motlakase le ditirelo tse dingwe??	A o ungwetswe mo porojekeng eno?	A o na le bosupi bope (ditshwantsho gongwe mmedia)?

Mametlelelo E

CONTACT DETAILS: DEPARTMENT OF MINERAL RESOURCES

NATIONAL COMPLIANCE AND ENFORCEMENT

Department of Mineral Resources, Pretoria
Tel: 012 444 3000

REGIONAL COMPLIANCE AND ENFORCEMENT

Eastern Cape
Tel: 041 396 3900 (Port Elizabeth)
Tel: 047 532 4488 (Umtata)

Free State
Tel: 057 391 1300

Gauteng Regional Office
Tel: 011 358 9700

Kwa-Zulu Natal Regional Office
Tel: 031 335 9600

Limpopo Regional Office
Tel: 015 287 4736

Mpumalanga Regional Office
Tel: 013 653 0500

Northern Cape
Tel: 053 807 1700 (Kimberley)
Tel: 027 712 8160 (Springbok)

North West Regional Office
Tel: 018 487 9830

Western Cape Regional Office
Tel: 021 427 1000

LED PROVINCIAL AND MUNICIPAL GOVERNMENT OFFICES

PROVINCIAL OFFICES

Eastern Cape

Tel: 040 609 1519

Email: communication@ecleg.gov.za

Free State

Tel: 051 407 1100

Email: legislature@fsl.gov.za

Gauteng

Tel: 011 498 5555

Kwa-Zulu Natal

Tel: 033 355 7600

Email: info@kznlegislature.gov.za

Limpopo

Tel: 015 293 8300

Email: info@ledet.gov.za

Mpumalanga

Tel: 013 766 1219

Email: Info@mpuleg.gov.za

Northern Cape

Tel: 053 839 8000

Email: publicinfoNCPL@ncpg.gov.za

North West

Tel: 018 392 7000

MUNICIPAL OFFICES

Johannesburg

Tel: 011 407 6111

Mogalakwena

Tel: 015 491 9630

Email: Masibej@mogalakwena.gov.za

Tzaneen

Tel: 015 307 8000.

Witbank

Tel: 013 690 6911

CHAPTER 9 INSTITUTIONS

South African Human Rights Commission

Tel: 011 877 3600 (National) or 015 291 3500 (Limpopo Office)

Public Protector

Tel: 011 492 2365 (National) or 015 295 5712 (Limpopo Office)

PUBLIC INTEREST LEGAL ORGANISATIONS

Centre for Applied Legal Studies

Tel: 011 717 8600

Email: Louis.Snyman@wits.ac.za

Web: www.wits.ac.za/cals/

Centre for Environmental Rights

Tel: 011 447 1647

Email: info@cer.org.za

Web: <http://cer.org.za/>

Lawyers for Human Rights

Tel: 011 339 1960 (Johannesburg) or 015 354 2203 (Musina)

Web: www.lhr.org.za

Legal Resources Centre

Tel: 011 836 9831

Web: www.lrc.org.za

NOTABLE MINING COMPANIES

BASE METALS

Assmang

Tel: 011 779 1000 (General) or 011 779 1134 (Sustainability Unit)

Black Mountain Minerals

Tel: 054 983 9200 (General) or 054 983 9327 (Sustainability Unit)

Cronimet Chrome Mining SA

Tel: 011 958 0544 (General) or 011 958 0544 (Sustainability Unit)

Kalagadi Managanese

Tel: 011 808 2000

Kumba Iron Ore

Tel: 012 683 7000 (General) or 012 683 7169 (Sustainability Unit)

Imerys

Tel: 012 643 5880 (General) or 012 643 5937 (Sustainability Unit)

Richards Bay Minerals

Tel: 035 901 3111 (General) or 035 901 3456 (Sustainability Unit)

Rio Tinto

Tel: 035 901 3111

Samancor

Tel: 011 245 1000

South32

Tel: 011 376 9111 (General) or 011 376 2487 (Sustainability Unit)

Tshipi e Ntle Managanese Mining

Tel: 087 740 4967

Vametco Mineral Corporation

Tel: 012 318 3200 (General) or 012 318 3368 (Sustainability Unit)

COAL

ARM Coal

Tel: 011 779 1000 (General) or 011 779 1540 (Sustainability Unit)

Coal of Africa

Tel: 010 003 8000

Coastal Fuels

Tel: 011 705 2241

Exxaro Resources Limited

Tel: 012 307 5000 (General) or 012 307 4229 (Sustainability Unit)

Glencore Xstrata

Tel: 011 459 0230

Jindal Africa

Tel: 011 706 8420 (General) or 017 492 0001 (Sustainability Unit)

Ledjadja Coal

Tel: 012 345 1057 (General) or 014 940 1003 (Sustainability Unit)

Sasol Mining
Tel: 017 614 3120 (General) or 011 889 9257 (Sustainability Unit)

Total Coal South Africa
Tel: 0860 111 111

Wescoal
Tel: 011 049 8611

DIAMONDS

De Beers
Tel: 011 374 7000 (General), 015 575 2029 (Venetia) or 056 216 8632 (Kroonstad)

Petra
Tel: 011 702 6900 (General), 012 305 2213 or 012 305 2362 (Sustainability Unit)

Trans Hex Group
Tel: 021 937 2000 (General) or 021 937 2032 (Sustainability Unit)

GOLD

Anglo Gold Ashanti
Tel: 011 637 6000 (General) or 018 700 2008 (Sustainability Unit)

DRD Gold
Tel: 011 880 3924 (General) or 011 470 2600 (Sustainability Unit)

Goldfields
Tel: 011 562 9700 (General) or 011 562 9767 (Sustainability Unit)

Harmony Gold
Tel: 011 411 2000 (General) or 011 411 2180 (Sustainability Unit)

Pan African Resources
Tel: 011 243 2900 (General) or 013 712 8500 (Sustainability Unit)

Sibanye Gold
Tel: 011 278 9600 (General) or 010 001 1152 (Sustainability Unit)

PLATINUM

Anglo Platinum
Tel: 011 638 9111 (General) or 011 373 6495 (Sustainability Unit)

Aquarius Platinum

Tel: 012 001 2001 (General) or 014 536 4000 (Sustainability Unit)

ARM Platinum

Tel: 011 779 1300 (General) or 011 779 1518 (Sustainability Unit)

Implats

Tel: 011 731 9000 (General) or 011 731 9018 (Sustainability Unit)

Ivanhoe Mines

Tel: 011 088 4300 (General) or 011 088 4333 (Sustainability Unit)

Lonmin

Tel: 011 218 8300 (General) or 014 571 2009 (Sustainability Unit)

Northam Platinum

Tel: 011 759 6000 (General) or 011 759 6032 (Sustainability Unit)

Platinum Group Metals

Tel: 011 782 2186 (General) or 014 495 0052 (Sustainability Unit)

Royal Bafokeng Platinum

Tel: 010 590 4510 (General) or 010 590 4539 (Sustainability Unit)

Wesizwe Platinum

Tel: 011 994 4600 (General) or 011 994 4637 (Sustainability Unit)

Mametlelelo F

DIKAO TSA MAKWALO

Mo ditsebeng tse di latelang, o tlaa fitlhela dikao di le pedi tsa makwalo. Sekao sa ntlha se diretswa go dirisiwa ke baagi go tsenya dingongorego kwa ditlamong tsa meepo. Sa bobedi ke sa go bega moepo o o sa obameleng maitlamo a sona a SLP kwa Lefapheng la Metswedi ya Dimenerale. Lekwalo le le tshwanang le leno le tshwanetswe go romelwa kwa bathong ba le mmalwa go akarediwa Mokaedi wa Maano a Loago le Badiri wa kgaolo ya DMR e moepo o dirang kwa go yona, le Motsamaisi wa Kgaolo eno. Gape o ka romela dikhopi go bannileseabe ba bangwe ba puso ba tshwana le batsamaisi ba tlhabololo ya ikonometri ya selegae gongwe ba leano la tlhabololo e e gokaganeng mo leggotlatoropong la gaeno la selegae gongwe la kgaolo.

Leina la motlankedi wa setlamo

Maemo le leina la setlamo

Letlha

Rra kgotsa Mma

Kopo ya go nna le seabe mo go tlhamiweng ga diSLP

Ke kwala mo boemong jwa _____ .

Leina la morafe, mokgatlo gongwe popegotheo

Morafe wa rona o nna gaufi le _____

Leina la moepo

o o tsamaisiwang ke _____ . Re

Leina la setlamo sa moepo

morafe o o gaufi thata le moepo o o tshitshingwang ono mme matshele a rona le tikologo di ka amiwa ka tlhamalalo ke tiro ya go epa.

_____ o tlhamilwe ka _____ , fa re ne

Leina la mokgatlo wa baagi

Letlha

re lemoga gore _____ o batlisisa

Leina la setlamo sa moepo

gore o ka kgona go epa dikilometara di le tlhano (5) go tswa moo re nnang gona.

Re tsenetse kopano ya patlomaikutlo a setšhaba e e neng e tshwerwe ka di

_____. Kwa kopanong, setlamo se dirile tlhagiso e e ka ga gore tiro e

Letlha

tlaa ama tikologo jang. Fela e rile fa tokololo ya morafe e botsa gore a ba ka

bona maungo a ikonomi a moepo o a solofetsang baagi, moemedi yo o neng a

tsamaisa kopano ya patlomaikutlo o ne a re bolelela gore setlamo ga se ne se buisana le morafe malebana le maungo a loago le leano la loago le badiri (SLP) ka ntlha ya fa go se na tlhokego ya semolao ya gore ba dire jalo.

Fela seno ke go tlhaloganya molao ka tsela e e fosagetseng. Sa ntlha, MPRDA e dira tlanelo ya gore go nne le seabe mo kopong ya tshwanelo ya go epa. Ga go na lebaka la go tsaya gore seno ga se akaretse go tlhamiwa ga diSLP tse e leng mangwe a makwalo a a tshwanetseng go tlhagisiwa jaaka karolo ya kopo ya tshwanelo ya go epa. Le gale, molawana 41 c) wa melawana ya MPRDA o tlhalosa gore nngwe ya maitlomo a diSLP ke go netefatsa gore ditlamo tsa meepo 'di tshwaela mo tlhabololong ya ikonomiloago ya mafelo a di dirang mo go ona.' Ka jalo maikaelelo ke gore di thuse go fitlhelela tlhabololo ya baagi. Di ka se ke tsa dira jalo fa di sa lepalepana le ditlhokego tsa baagi. Tsela e le nngwe fela ya gore mananeo a SLP a lepalepane le ditlhokego tsa merafe ke fa setlamo se batla maikutlo a baagi malebana le diSLP. Ka ntlha ya seno, Kaedi ya DMR ya 2010 ya diSLP (DMR's 2010 Guidelines on SLP) e dira tlanelo ya gore mananeo a tlhabololo ya ikonomi ya selegae a tshwanetse go dirwa 'go batlilwe maikutlo a baagi le bothati jo bo maleba.'

_____ ga re kitla re ikhutsa go fitlha re newa
Leina la mokgatlo wa baagi
tšhono ya go buisanela ditlamorago le maungo a tiro ya go epa. Ka jalo re kopa
gore _____ :
Leina la setlamo sa moepo

1. Se itlame go batla maikutlo a baagi malebana le mananeo a sona a a tshitshinngwang a SLP ka kopano ya morafe, koo Lekgotlatoropo le lona le tlaa lalediwang gona;
2. Se tlamele ka kitsiso e e lekaneng ya kopano, letlha le lefelo bonnye malatsi a le 30 pele ga kopano go kgontsha go nna le seabe. Seno se tshwanetse go akaretsa dipapatso ka _____ mo
Puo e e itlhophelwang
 _____ le mo _____
Leina la kuranta ya baagi Leina la seteišene sa radio ya selegae
3. Se tlamele baagi ka dikhopi tsa mananeo a a tshitshinngwang a SLP bonnye malatsi a le 15 pele ga kopano gore re kgone go buisa le go akanya ka ditshitshinyo;
4. Se buisanele lenaneo le _____ pele ga le
Leina la mokgatlo wa baagi
 konosediswa;
5. Se rekote metsotso ya kopano ka nepagalo mme tseno di bonale mo SLP ya makgaolakgang;
6. Se supe ditlhokego tse di tlhagisitsweng ke baagi mo SLP ya makgaolakgang mme se tlhalose gore mananeo a samagana jang le ditlhokego tseno.

Ke tlaa leta tsibogo ya lona.

Weno

Leina

Leina la morafe gongwe mokgatlo le maemo

Dintlha tsa kgolagano

Leina la motlhankedi wa puso

Maemo le leina la lefapha

Letlha

Rra kgotsa Mma

Go tlhoka go obamela leano la loago le badiri la _____

Leina la Moepo

ke _____

Leina la setlamo sa moepo

Ke kwala mo boemong jwa _____ .

Leina la morafe, mokgatlo gongwe popegotheo

Morafe ono o nna sekgala se se ka fa tlase ga di kilometara tse tlhano (5) go tswa

kwa _____ o o tsamaisiwang ke _____ .

Leina la moepo

Leina la setlamo sa moepo

Re morafe o o gaufi thata le moepo o o tshitshingwang ono mme matshelo

a rona le tikologo di ka amiwa ka tthamalalo ke tiro ya go epa.

_____ o tthamilwe ka _____ , go tsibogela

Leina la mokgatlo wa baagi

Letlha

tiro ya go epa.

_____ , mo leanong la loago le baagi

Leina la setlamo sa moepo

(SLP) la _____ , se supile morafe wa rona jaaka

Leina la moepo

baamogelatshiamelo ba mananeo a a latelang:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Kwala lenane la mananeo a a mo SLP a morafe wa gaeno o tshwanetseng go ungelwa mo go ona, mme o tlamele ka diphithelelo tse di totilweng mmogo le sekgala se se tsamailweng

Go fitlha ga jaana, diphithelelo tseno tse di totilweng ga di ise di fitlhelwe. Ka jalo, re kopa ka boikobo gore le dirise dithata tsa lona ka fa tlase ga Karolo 93 ya MPRDA go tsaa dikgato tsa go netefatsa gore setlamo sa _____
Setlamo sa moepo
se obamela maitlamo a sona ka fa tlase ga Karolo 25 (f) ya MPRDA.

Se okaokeng go ikgolaganya le nna fa le tlhoka tshedimosetso e nngwe. Ke tlaa letela tsibogo ya lona.

Weno

Leina

Leina la morafe gongwe mokgatlo le maemo

Dintlha tsa kgolagano

DINTLHA

DITEBOGO

Setheo sa Centre for Applied Legal Studies se eletsa go leboga botlhe ba ba tshegeditseng tiro ya rona le baagi ba ba amiwang ke meepo. Tota tota re eletsa go leboga balekane ba rona ba ba tlamelang ka matlole kwa mokgathlong wa Open Society Foundation for South Africa le Raith Foundation ka ntlha ya kitso le thuso ya ditšhelete.

Go tlaleletsa, re eletsa go leboga mokgatlho wa Mining Environmental Justice Community Network ka ntlha ya dikarabo tsa botlhokwa. Jaaka gale, thotloetso, kaedi le lebaka la phasalatso eno ke baagi le batho ba re dirang nabo le ba re ba direlang.

Phasalatso eno e kwadilwe ke Robert Krause, Louis Snyman, Lubabalo Mabhenxa le Lee-Anne Bruce; e thadisitswe le go tlhagisiwa ke Lee-Anne Bruce.

CALS

**Centre for Applied
Legal Studies**